





# 60

6 paquets de 10  
6 dizaines





soixante



---

59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



---

 $60 + 1 =$

$60 + 4 =$

$60 + 7 =$

$60 + 8 =$

$60 + 2 =$

$60 + 9 =$

$60 + 3 =$

$60 + 5 =$

$60 + 6 =$

---

 $62 + 5 =$

$67 + 1 =$

$63 + 4 =$

$61 + 4 =$


$67 + 2 =$

$65 + 5 =$

# 70

7 paquets de 10  
7 dizaines

60




$$60 + 10 = 70$$

soixante—dix

---



69	70	71	72	13	14	75	76	77	78	79	80
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



10, 20, 30, 40, 50, 60, 70







---

60




$$60 + 11 = 71$$

Soixante et onze




# 80

8 paquets de 10  
8 dizaines



quatre—vingts



79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

$80 + 1 =$

$80 + 4 =$

$80 + 7 =$

$80 + 8 =$

$80 + 2 =$

$80 + 9 =$

$80 + 3 =$

$80 + 5 =$

$80 + 6 =$

quatre - vingt - trois = .....dizaines et .....=

quatre - vingt - sept = .....dizaines et .....=

quatre - vingt - un = .....dizaines et .....=

82 = .....dizaines et .....= quatre - vingt....

89 = .....dizaines et .....= ....

82 = .....dizaines et .....=



quatre - vingt plus quatre =

quatre - vingt plus 8 =





# 90

9 paquets de 10  
9 dizaines





quatre—vingt—dix



89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----









91



# 90

9 paquets de 10  
9 dizaines



$90 + 1 =$

$90 + 4 =$

$90 + 7 =$

$90 + 8 =$

$90 + 2 =$

$90 + 9 =$

$90 + 3 =$

$90 + 5 =$

$90 + 6 =$

quatre - vingt - treize = .....dizaines et .....=

quatre - vingt - douze = .....dizaines et .....=

quatre - vingt - seize = .....dizaines et .....=

98 = .....dizaines et .....= quatre - vingt....

95 = .....dizaines et .....= ....

97 = .....dizaines et .....=

quatre - vingt- dix plus 5 =

quatre - vingt- dix plus 8 =

quatre - vingt- dix plus 1 =

quatre - vingt- dix plus 4 =

# Dizaines et unités

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

28 = 2 dizaines et 8 unités  
28 = 1 dizaine et 18 unités


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50



# Dizaines et unités




dizaines	unités
3	12
4	2



dizaines	unités
5	16

dizaines	unités
6	11



dizaines	unités
1	18


dizaines	unités
5	21

dizaines	unités
2	16

dizaines	unités
3	13

dizaines	unités
2	10

dizaines	unités
1	11



dizaines	unités
4	3
3	

dizaines	unités
2	5
0	



dizaines	unités
3	7
1	

dizaines	unités
4	1
2	

# Addition posée

$$\begin{array}{r} 13 \\ + 5 \\ \hline 18 \end{array} \quad \begin{array}{r} 10 + 3 \\ \quad + 5 \\ \hline 10 + 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 15 \\ + 3 \\ \hline 18 \end{array} \quad \begin{array}{r} 10 + 5 \\ \quad + 3 \\ \hline 10 + 8 \end{array}$$



$\begin{array}{r} 17 \\ + 2 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 10 + 7 \\ \quad + 2 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 12 \\ + 7 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 10 + 2 \\ \quad + 7 \\ \hline \end{array}$
---	---

$\begin{array}{r} 25 \\ + 4 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 20 + 5 \\ \quad + 4 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 24 \\ + 5 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 20 + 4 \\ \quad + 5 \\ \hline \end{array}$
---	---

$$14 + 3 = 13 + \underline{\quad}$$

$$16 + 2 = 12 + \underline{\quad}$$

$$11 + 5 = 15 + \underline{\quad}$$

$$23 + 4 = 24 + \underline{\quad}$$

$$36 + 2 = 32 + \underline{\quad}$$

$$25 + 3 = 23 + \underline{\quad}$$


# Addition posée

$$\begin{array}{r} 15 \\ + 30 \\ \hline 45 \end{array} \quad \begin{array}{r} 10 + 5 \\ + 30 \\ \hline 40 + 5 \end{array}$$

←

$$\begin{array}{r} 35 \\ + 10 \\ \hline 45 \end{array} \quad \begin{array}{r} 30 + 5 \\ + 10 \\ \hline 40 + 5 \end{array}$$

←



$$\begin{array}{r} 17 \\ + 20 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 + 7 \\ + 20 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 27 \\ + 10 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 20 + 7 \\ + 10 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 36 \\ + 50 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 30 + 6 \\ + 50 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 56 \\ + 30 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 50 + 6 \\ + 30 \\ \hline \end{array}$$

$$17 + 20 = 27 + \underline{\quad}$$

$$15 + 20 = 25 + \underline{\quad}$$


$$16 + 30 = 36 + \underline{\quad}$$

$$24 + 50 = 54 + \underline{\quad}$$

$$24 + 30 = 34 + \underline{\quad}$$

$$16 + 20 = 26 + \underline{\quad}$$

$$\begin{array}{r}
 46 \\
 + 15 \\
 \hline
 61
 \end{array}
 =
 \begin{array}{r}
 40 + 6 \\
 10 + 5 \\
 \hline
 50 + 11
 \end{array}$$



$$\begin{array}{r}
 25 \\
 + 17 \\
 \hline
 \end{array}
 =
 \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\begin{array}{r}
 43 \\
 + 18 \\
 \hline
 \end{array}
 \leftarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\begin{array}{r}
 47 \\
 + 29 \\
 \hline
 \end{array}
 \leftarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\begin{array}{r}
 35 \\
 + 36 \\
 \hline
 \end{array}
 \leftarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

# Addition posée

$5 + 9 = \boxed{1} \boxed{4}$

$$\begin{array}{r} \boxed{1} \\ 3 \quad 5 \\ + 1 \quad 9 \\ \hline \boxed{\phantom{0}} \boxed{4} \end{array}$$

$3 + 8 = \boxed{\phantom{0}} \boxed{\phantom{0}}$

$$\begin{array}{r} \boxed{\phantom{0}} \\ 3 \quad 3 \\ + 2 \quad 8 \\ \hline \boxed{\phantom{0}} \boxed{\phantom{0}} \end{array}$$

$6 + 4 = \boxed{\phantom{0}} \boxed{\phantom{0}}$

$$\begin{array}{r} \boxed{\phantom{0}} \\ 3 \quad 6 \\ + 5 \quad 4 \\ \hline \boxed{\phantom{0}} \boxed{\phantom{0}} \end{array}$$

$7 + 5 = \boxed{\phantom{0}} \boxed{\phantom{0}}$

dizaines unités

$$\begin{array}{r} \boxed{\phantom{0}} \\ 3 \quad 7 \\ + 2 \quad 5 \\ \hline \boxed{\phantom{0}} \boxed{\phantom{0}} \end{array}$$

$6 + 9 = \boxed{\phantom{0}} \boxed{\phantom{0}}$

dizaines unités

$$\begin{array}{r} \boxed{\phantom{0}} \\ 1 \quad 6 \\ + 4 \quad 9 \\ \hline \boxed{\phantom{0}} \boxed{\phantom{0}} \end{array}$$

$\_ + \_ = \boxed{\phantom{0}} \boxed{\phantom{0}}$

dizaines unités

$$\begin{array}{r} \boxed{\phantom{0}} \\ 2 \quad 7 \\ + 3 \quad 8 \\ \hline \boxed{\phantom{0}} \boxed{\phantom{0}} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \boxed{\phantom{0}} \\ 3 \quad 6 \\ + 2 \quad 6 \\ \hline \boxed{\phantom{0}} \boxed{\phantom{0}} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \boxed{\phantom{0}} \\ 1 \quad 9 \\ + 4 \quad 6 \\ \hline \boxed{\phantom{0}} \boxed{\phantom{0}} \end{array}$$


$$\begin{array}{r} \boxed{\phantom{0}} \\ 2 \quad 8 \\ + 3 \quad 5 \\ \hline \boxed{\phantom{0}} \boxed{\phantom{0}} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \boxed{\phantom{0}} \\ 4 \quad 4 \\ + 3 \quad 8 \\ \hline \boxed{\phantom{0}} \boxed{\phantom{0}} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \boxed{\phantom{0}} \\ 5 \quad 7 \\ + 2 \quad 5 \\ \hline \boxed{\phantom{0}} \boxed{\phantom{0}} \end{array}$$


$$\begin{array}{r} \boxed{\phantom{0}} \\ 1 \quad 8 \\ + 3 \quad 8 \\ \hline \boxed{\phantom{0}} \boxed{\phantom{0}} \end{array}$$

# Stratégies de calcul



3 cubes plus 1 cube = 4 cubes

$$3 + 1 = 4$$



4 cubes moins 1 cube = 3 cubes

$$4 - 1 = 3$$

$$3 + 1 - 1 = 3$$

---

$$\begin{array}{r} 14 + 9 \\ -1 \downarrow \quad \quad \downarrow +1 \\ 13 + 10 = 23 \end{array}$$

$$32 + 9 \\ = \underline{31} + \underline{10} = \underline{41}$$

$$19 + 8 \\ = \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

$$7 + 29 \\ = \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

$$27 + 19 \\ = \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

$$19 + 16 \\ = \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

$$29 + 6 \\ = \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$